



SLUŽBENI BILTEN

OPŠTINE UGLJEVIK

Skupština opštine Ugljevik Ugljevik, Trg D. Mihajlovića bb Telefon/faks: (055) 773-773, 772-336, E-mail: opstinau@teol.net www.opstinaugljevik.net	Utorak 05. april 2022. godine UGLJEVIK BROJ 1/22 GOD. LX	Izdaje: Skupština opštine Ugljevik Uređuje: Sekretar SO-e Telefon: (055) 773-756
--	--	--

Na osnovu člana 50, a u vezi sa članom 41, stav 1 i 53, stav 1 Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17), uvažavajući Prijedlog podnesen od strane 12 odbornika u Skupštini opštine Ugljevik broj: 02/111-10/22 od 28.2.2022. godine, Skupština opštine Ugljevik, na svojoj devetoj sjednici, održanoj dana 8.3.2022. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE

Član 1.

Razrješava se Komisija za izbor i imenovanje, imenovana Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-2/21 od 28.1.2021. godine, u sledećem sastavu:

1. Cvjetana Dragonjić, predsjednik,
2. Gavro Milošević, član,
3. Čedomir Lujanović, član,
4. Dragomir Sekulić, član i
5. Nedeljko Marković, član.

Skupština opštine Ugljevik konstatuje da je član Komisije za izbor i imenovanje, Nedeljko Marković, podnio ostavku na mjesto člana Komisije za izbor i imenovanje broj: 02/111-9/22 od 25.2.2022. godine, koja se ovim Rješenjem prihvata.

Član 2.

Zadužuje se sekretar Skupštine opštine Ugljevik, imenovan Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik, broj: 01-111-148/21 od 19.11.2021. godine, da u skladu sa članom 55, stav 4 Statuta Opštine Ugljevik (Službeni

bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i članom 31 Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17) izvrši objavljivanje ovog Rješenja u Službenom biltenu Opštine Ugljevik.

Član 3.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u Službenom biltenu opštine Ugljevik.

O B R A Z L O Ž E N J E

Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-2/21 od 28.1.2021. godine, koje je doneseno na konstitutivnoj sjednici Skupštine opštine Ugljevik, održanoj dana 28.1.2021. godine, imenovana je Komisija za izbor i imenovanje, u sledećem sastavu:

1. Cvjetana Dragonjić, predsjednik,
2. Gavro Milošević, član,
3. Čedomir Lujanović, član,
4. Dragomir Sekulić, član i
5. Nedeljko Marković, član.

Članom 53, stav 2, Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17), definisano je da listu kandidata za izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje podnosi predsjedavajući prve sjednice skupštine, a na osnovu prethodnih konsultacija sa političkim strankama, koalicijama i nezavisnim odbornicima, koji imaju svoje odbornike u Skupštini.

Kako je došlo do promjene skupštinske većine, te smanjenja broja izabranih odbornika u Skupštini opštine Ugljevik, ispred političke partije - Srpska demokratska stranka (SDS), tako da navedena

stranka sada ima osam odbornika, a da je prilikom održavanja konstitutivne sjednice Skupštine opštine Ugljevik, dana 28.1.2021. godine, ista imala devet odbornika, te u cilju jednake stranačke zastupljenosti, definisane članom 41, stav 1 Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, s tim u vezi poštovanja principa srazmjernosti, definisanog članom 53, stav 1 Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, a samim tim i nesmetanog funkcionisanja i rada Komisije za izbor i imenovanje, pristupilo se donošenju ovog Rješenja.

Princip jednake stranačke zastupljenosti i srazmjernosti je potrebno postići iz razloga što su u predmetnoj komisiji, koja je imenovana Rješenjem skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-2/21 od 28.1.2021. godine, bila imenovana tri člana, koji su odbornici ispred političke partije – Srpska demokratska stranka, jedan član, koji je odbornik ispred političke partije – Partija demokratskog progresa i jedan član, koji je odbornik ispred političke partije – Savez nezavisnih socijaldemokrata – Milorad Dodik, dok odbornici ostalih političkih partija, koalicija i nezavisni odbornici, nisu bili zastupljeni u predmetnoj komisiji.

Dodatni razlog donošenja ovog rješenja jeste i ostavka člana Komisije za izbor i imenovanje, Nedeljko Markovića, koja je podnesena dana 25.2.2022. godine, pod brojem: 02/111-9/22, u kojoj su navedeni razlozi za ostavku, odnosno promjena skupštinske većine u Skupštini opštine Ugljevik, što je 12 odbornika Skupštine opštine Ugljevik istaklo kroz Obavještenje o promjeni skupštinske većine od 7.2.2022. godine i Zahtjev - inicijativa za sazivanje i održavanje sjednice Skupštine opštine Ugljevik od 7.2.2022. godine, te potreba obezbjeđenja jednake stranačke zastupljenosti i srazmjernosti predstavnika političkih partija u Skupštini opštine Ugljevik u Komisiji za izbor i imenovanje.

Zbog svega naprijed navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01- 111- 15 /22 PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 08.03.2022. godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 12, a u vezi sa članom 41, stav 1 i 53, stav 1 Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17), uvažavajući Prijedlog podnesen od strane 12 odbornika u Skupštini opštine Ugljevik broj: 02/111-10/22 od 28.2.2022. godine, Skupština opštine Ugljevik, na svojoj devetoj sjednici, održanoj dana 8.3.2022. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE

Član 1.

Imenuje se Komisija za izbor i imenovanje, u sledećem sastavu:

- 1.Nedeljko Marković, predsjednik,
- 2.Milorad Simić, član,
- 3.Milan Vičić, član i
- 4.Vujo Marković, član.

Član 2.

Zadužuje se sekretar Skupštine opštine Ugljevik, imenovan Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik, broj: 01-111-148/21 od 19.11.2021. godine, da u skladu sa članom 55, stav 4 Statuta Opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i članom 31 Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17) izvrši objavljivanje ovog Rješenja u Službenom biltenu Opštine Ugljevik.

Član 3.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u Službenom biltenu opštine Ugljevik.

O B R A Z L O Ž E N J E

Imajući u vidu da je Skupština opštine Ugljevik donijela Rješenje o razrješenju Komisije za izbor i imenovanje broj:01-111-15/22 od 8.3.2022. godine, te radi nesmetanog rada i funkcionisanja predmetnog radnog tijela i s tim u vezi izvršavanja Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statutom Opštine Ugljevik i Poslovníkom o radu Skupštine opštine Ugljevik definisanih zadataka, Skupština opštine Ugljevik je pristupila donošenju rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje, uz poštovanje principa jednake stranačke zastupljenosti u Skupštini opštine Ugljevik iz člana 41, stav 1 Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, i poštovanja principa srazmjernosti, iz člana 53, stav 1 Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, na način da je obezbjeđena maksimalna zastupljenost i srazmjernost svih političkih subjekata, jer svih pet predloženih članova ove Komisije pripada različitim političkim partijama u Skupštini opštine Ugljevik, što nije bio slučaj ranije. Predloženi član za Komisiju, Cvjetana Dragonjić je odbila članstvo u Komisiji te se imenuju četiri člana. Peti član će se imenovati naknadno na narednoj sjednici.

Zbog svega naprijed navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01- 111- 16 /22 PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 08.03.2022. godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 39, stav 2, tačka 21 Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS br. 97/16, 36/19 i 61/21), člana 37, stav 2, tačka 23 i člana 45 Statuta Opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21), člana 174, a u vezi sa članom 178 i 179 Poslovnika o radu Skupštine opštine

Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17), uvažavajući Prijedlog podnesen od strane 12 odbornika u Skupštini opštine Ugljevik broj: 02/111-11/22 od 28.2.2022. godine, Skupština opštine Ugljevik, na svojoj devetoj sjednici, održanoj dana 8.3.2022. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE UGLJEVIK

Član 1.

Razrješava se predsjednik Skupštine opštine Ugljevik, Simić Đoko, iz Ugljevika, imenovan Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-3/21 od 28.1.2021. godine.

Član 2.

Zadužuje se sekretar Skupštine opštine Ugljevik, imenovan Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik, broj: 01-111-148/21 od 19.11.2021. godine, da u skladu sa članom 55, stav 4 Statuta Opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i članom 31 Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17) izvrši objavljivanje ovog Rješenja u Službenom biltenu Opštine Ugljevik.

Član 3.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u Službenom biltenu opštine Ugljevik.

O B R A Z L O Ž E N J E

Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-3/21 od 28.1.2021. godine, koje je doneseno na konstitutivnoj sjednici Skupštine opštine Ugljevik, održanoj dana 28.1.2021. godine, za predsjednika Skupštine opštine Ugljevik izabran je Simić Đoko, iz Ugljevika.

U skladu sa članom 45 Statuta Opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i članom 178 Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17), dana 28.2.2022. godine, od strane 12 odbornika Opštine Ugljevik, podnesen je prijedlog za razrješenje predsjednika Skupštine opštine Ugljevik broj: 02/111-11/22, a iz razloga utvrđenih Zakonom, Statutom i Poslovníkom o radu, s obzirom da svoja prava i dužnosti nije vršio u skladu sa istim, čime je učinio veće propuste u radu i zloupotrebe funkcije, koju obavlja.

Članom 84 Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik definisano je da se poziv za sjednicu skupštine upućuje najmanje sedam dana prije održavanja sjednice odbornicima, načelniku opštine, načelnicima odjeljenja i službi opštinske uprave, i ostalim učesnicima, zajedno sa prijedlogom dnevnog reda i pripremljenim materijalima po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Kako je sazivanje i organizacija sjednice Skupštine opštine u nadležnosti predsjednika Skupštine opštine,

nesporno je da u prethodnom periodu sazivi, a posebno materijali po predloženim tačkama dnevnog reda, odbornicima u Skupštini opštine Ugljevik nisu dostavljani u roku propisanim članom 84 Poslovnika o radu skupštine opštine Ugljevik, čemu su odbornici u više navrata primjedbovali na zapisnik sa sjednica Skupštine, a što se može utvrditi uvidom u zapisnike, kao i tonske snimke sa održanih sjednica Skupštine opštine Ugljevik u prethodnom periodu.

Nadalje, predsjednik skupštine nije obezbjedio da se, shodno Programu rada Skupštine opštine Ugljevik za 2021. godinu, Skupštini opštine Ugljevik, dostavi na razmatranje Izvještaji o radu Centra za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik i JU Sportsko rekreativnog centra „Rudar“ Ugljevik, čime je prekršen Program rada Skupštine opštine Ugljevik za 2021. godinu, kao i Poslovnik o radu Skupštine opštine Ugljevik.

Dalje, predsjednik skupštine nije obezbjedio izvršenje pravnosnažne Presude Okružnog suda u Bijeljini broj: 12 0 U 007377 19 U od 30.9.2020. godine, kojom je utvrđena nezakonitost Rješenja Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-12/19 od 29.3.2019. godine, a koje rješenje je doneseno u postupku po javnom konkursu za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za žalbe Opštine Ugljevik broj: 01-111-5/19 od 23.1.2019. godine.

Kako Skupština opštine Ugljevik, u zakonom definisanom roku od 30 dana, od dana zaprimanja presude Okružnog suda u Bijeljini broj: 12 0 U 007377 19 U od 30.9.2020. godine, nije donijela novi upravni akt u skladu sa pravnim shvatanjem i činjenicama, utvrđenim u predmetnoj presudi, a što je nesporna zakonska obaveza iz člana 50, 51 i 52 (poglavlje 6 – obaveznost presude) Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske br. 109/05 i 63/11), proveden je i izvršni postupak, te je Okružni sud u Bijeljini, dana 16.6.2021. godine, donio Rješenje broj: 12 0 U 007377 21 U 2, koje glasi:

„Nalaže se Skupštini opštine Ugljevik da postupi po presudi ovog suda broj: 12 0 U 007377 19 U od 30.9.2020. godine i izraženom pravnom shvatanju, tako što će donijeti novi upravni akt u roku od 30 dana, počev od prvog narednog dana nakon prijema ovog rješenja.“

Predmetno rješenje Opština Ugljevik zaprimila je 18.6.2021. godine, ali do današnjeg dana nije doneseno novo rješenje u skladu sa pravnim shvatanjem i činjenicama, utvrđenim u predmetnoj presudi, čime je došlo do povrede Zakona o upravnim sporovima, kao i odredbe članova od 153 do 157 Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS br. 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 58 Statuta Opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21), jer Odbor za žalbe Opštine Ugljevik još od 2019. godine nije konstituisan u punom kapacitetu (tri člana), pri čemu je u periodu do utvrđivanja nezakonitosti rješenja Skupštine opštine Ugljevik od broj: 01-111-12/19 od 29.3.2019. godine, u sastavu Odbora za žalbe učestvovalo lice, koje ne ispunjava zakonom definisane uslove za članstvo u Odboru za žalbe, a od utvrđivanja nezakonitosti rješenja nije došlo do imenovanja novog lica, koje ispunjava sve zakonom definisane uslove i koje je po ponovnom

izvještaju Komisije za sprovođenje javnog konkursa, predloženo za imenovanje.

Imajući u vidu vođenje predmetnih sudskih postupaka, u kojima je utvrđeno nezakonito postupanje, prouzrokovani su sudski i advokatski troškovi, koje je u konačnosti snosila Opština Ugljevik, a koji su naplaćeni iz budžetskih sredstava, što predstavlja neracionalno trošenje budžetskih – javnih sredstava Opštine Ugljevik.

O sadržini predmetne presude od 30.9.2020. godine, kao i nalogu iz rješenja Okružnog suda u Bijeljini od 16.6.2021. godine, a putem Zahtjeva za dostavljanje informacija broj: 01-053-25/21 od 15.10.2021. godine, obavješteni su načelnik Opštine Ugljevik, predsjednik Skupštine opštine Ugljevik, potpredsjednik Skupštine opštine Ugljevik, kao i svi odbornici u Skupštini opštine Ugljevik (23 odbornika).

Na predmetni zahtjev odgovorio je sekretar Skupštine opštine Ugljevik, putem akta broj: 01/2-053-25/21 od 29.10.2021. godine, u kojem je, između ostalog navedeno, da je Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor Odbora za žalbe postupila po presudi suda od 30.9.2020. godine, na način da je, kao ovlašćeni predlagatelj materijala, u formi prijedloga, dostavila rješenje posebnoj organizacionoj jedinici u okviru opštinske uprave, na dalju obradu, a zatim je isto dostavljeno odbornicima Opštine Ugljevik, da je obaveza za postupanje po presudi definisana poglavljem 6 Zakona o upravnim sporovima, te da rješenje Okružnog suda u Bijeljini od 16.6.2021. godine, sa naprijed navedenim nalogom, nije dostavljeno odbornicima Opštine Ugljevik.

Slijedom svih naprijed navedenih razloga, nesporno je da su ispunjeni uslovi iz člana 45 Statuta Opštine Ugljevik i člana 178 Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, za donošenje rješenja o razrješenju predsjednika Skupštine opštine Ugljevik.

Zbog svega naprijed navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 111- 17 / 22 POTPREDSJEDNIK SO-e

Datum, 08.03.2022. godine Dragan Đokić

Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 21. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS br. 97/16, 36/19 i 61/21), člana 37. stav 2. tačka 23. Statuta Opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21), člana 83. st 4. člana 174. a u vezi sa članovima 175.-177. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17), uvažavajući Prijedlog podnesen od strane Komisije za izbor i imenovanje imenovane Rješenjem br.01-111-16/22 od 08.03.2022. godine, Skupština opštine Ugljevik, na svojoj devetoj sjednici, održanoj dana 31.03.2022. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSEDJEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE UGLJEVIK

Član 1.

Za predsjednika Skupštine opštine Ugljevik, imenuje se Zoran Lazić, dipl. menadžer iz Ugljevika.

Član 2.

Zadužuje se sekretar Skupštine opštine Ugljevik, imenovan Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik, broj: 01-111-148/21 od 19.11.2021. godine, da u skladu sa članom 55. stav 4. Statuta Opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i članom 31. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17) izvrši objavljivanje ovog Rješenja u Službenom biltenu Opštine Ugljevik.

Član 3.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u Službenom biltenu opštine Ugljevik.

O B R A Z L O Ž E N J E

Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-17/22 od 08.03.2022. godine, koje je doneseno na devetoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Ugljevik, održanoj dana 8.3.2022. godine, razriješen je dužnosti predsjednika Skupštine opštine Ugljevik, Simić Đoko, iz Ugljevika, iz kog razloga je Skupština opštine Ugljevik pristupila donošenju ovog rješenja, kojom je za predsjednika Skupštine opštine Ugljevik imenovala Zorana Lazića iz Ugljevika.

Zbog svega naprijed navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 111- 24 / 22

PREDSEDJAVAJUĆI SO-e

Datum, 31.03.2022. godine

Žarko Novaković

Na osnovu člana 46. – 51. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS br. 97/16, 36/19 i 61/21), člana 37. člana 49. – 53. Statuta Opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i člana 184. i 185. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17), uvažavajući Prijedlog podnesen od strane Komisije za izbor i imenovanje imenovane Rješenjem br.01-111-16/22 od 08.03.2022. godine, Skupština opštine Ugljevik, na svojoj devetoj sjednici, održanoj dana 31.03.2022. godine, donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRIMOPREDAJU DUŽNOSTI PREDSEDJEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE UGLJEVIK

Član 1.

Imenuje se Komisija za primopredaju dužnosti predsjednika Skupštine opštine Ugljevik, u sledećem sastavu:

1. Dragan Jović, predsjednik,
Vujo Marković, zamjenik predsjednika,
2. Žarko Novaković, član,
Milorad Simić, zamjenik člana,
3. Dragan Gajić, član,
Bojan Bojić, zamjenik člana.

Član 2.

Zadatak Komisije je da, u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS br. 97/16, 36/19 i 61/21), Statuta Opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17), izvrši primopredaju dužnosti između predsjednika Skupštine opštine Ugljevik, koji je razriješen Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-17/22 od 08.03.2022. godine i predsjednika Skupštine opštine Ugljevik, Zorana Lazića koji je imenovan Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-24/22 od 31.03.2022. godine.

Primopredaju dužnosti je potrebno izvršiti na dan 31.03.2022. godine, kao dana donošenja i stupanja na snagu rješenja iz stava 1. ovog člana.

Imenovana Komisija je dužna sačiniti zapisnik o primopredaji dužnosti, te sve poslove u vezi primopredaje, a shodno članu 47. Zakona o lokalnoj samoupravi i članu 50. Statuta Opštine Ugljevik, izvršiti u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu rješenja iz stava 1 ovog člana, kao i ovog rješenja o imenovanju komisije, te isti dostaviti Skupštini opštine Ugljevik.

Član 3.

Zadužuje se sekretar Skupštine opštine Ugljevik, imenovan Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik, broj: 01-111-148/21 od 19.11.2021. godine, da u skladu sa članom 55. stav 4. Statuta Opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i članom 31. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17) izvrši objavljivanje ovog Rješenja u Službenom biltenu Opštine Ugljevik.

Član 4.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u Službenom biltenu opštine Ugljevik.

O B R A Z L O Ž E N J E

Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-17/22 od 08.03.2022. godine, koje rješenje je stupilo na snagu dana 8.3.2022. godine, razriješen je dužnosti predsjednika Skupštine opštine Ugljevik, Simić Đoko, iz Ugljevika. Takođe, Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-24/22 od 31.03.2022. godine, koje rješenje je stupilo na snagu dana 31.03.2022. godine, izabran je za predsjednika Skupštine opštine Ugljevik, Zoran Lazić iz Ugljevika. Iz navedenih razloga stvorila se neophodnost primopredaje dužnosti predsjednika Skupštine opštine Ugljevik, te zbog efikasnosti u pogledu provođenja postupka primopredaje dužnosti predsjednika

Skupštine opštine Ugljevik, Skupština opštine Ugljevik je, koristeći ovlaštenja iz člana 51. Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 53. Statuta Opštine Ugljevik, pristupila imenovanju privremene komisije (radnog tijela) za obavljanje poslova potrebne primopredaje dužnosti predsjednika Skupštine opštine Ugljevik.

Zbog svega naprijed navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 111- 25 /22

PREDsjedNIK SO-e

Datum, 31.03.2022. godine

Zoran Lazić

Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 21. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS br. 97/16, 36/19 i 61/21), člana 37. stav 2. tačka 23. i člana 45. Statuta Opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21), člana 174. a u vezi sa članom 178. i 179. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17), uvažavajući Prijedlog podnesen od strane 12 odbornika u Skupštini opštine Ugljevik broj: 02/111-12/22 od 28.2.2022. godine, Skupština opštine Ugljevik, na svojoj devetoj sjednici, održanoj dana 31.03.2022. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE UGLJEVIK

Član 1.

Razrješava se potpredsjednik Skupštine opštine Ugljevik, Đokić Dragan, iz Gornje Trnove, imenovan Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-5/21 od 28.1.2021. godine.

Član 2.

Zadužuje se sekretar Skupštine opštine Ugljevik, imenovan Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik, broj: 01-111-148/21 od 19.11.2021. godine, da u skladu sa članom 55. stav 4. Statuta Opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i članom 31. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17) izvrši objavljivanje ovog Rješenja u Službenom biltenu Opštine Ugljevik.

Član 3.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u Službenom biltenu opštine Ugljevik.

O B R A Z L O Ž E N J E

Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-5/21 od 28.1.2021. godine, koje je doneseno na konstitutivnoj sjednici Skupštine opštine Ugljevik, održanoj dana 28.1.2021. godine, za potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik izabran je Đokić Dragan, iz Gornje Trnove.

U skladu sa članom 45. Statuta Opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i članom 178. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17), dana 28.2.2022. godine, od strane 12 odbornika Opštine Ugljevik, podnesen je prijedlog za razrješenje potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik broj: 02/111-12/22, a iz razloga utvrđenih Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine opštine Ugljevik, s obzirom da svoja prava i dužnosti nije vršio u skladu sa istim, čime je učinio veće propuste u radu i zloupotrebe funkcije, koju obavlja.

Članom 84. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik definisano je da se poziv za sjednicu skupštine upućuje najmanje sedam dana prije održavanja sjednice odbornicima, načelniku opštine, načelnicima odjeljenja i službi opštinske uprave, i ostalim učesnicima, zajedno sa prijedlogom dnevnog reda i pripremljenim materijalima po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Kako je sazivanje i organizacija sjednice Skupštine opštine u nadležnosti potpredsjednika Skupštine opštine, nesporno je da u prethodnom periodu sazivi, a posebno materijali po predloženim tačkama dnevnog reda, odbornicima u Skupštini opštine Ugljevik nisu dostavljani u roku propisanim članom 84 Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, čemu su odbornici u više navrata primjedbovali na zapisnik sa sjednica Skupštine, a što se može utvrditi uvidom u zapisnike, kao i tonske snimke sa održanih sjednica Skupštine opštine Ugljevik u prethodnom periodu.

Nadalje, potpredsjednik skupštine nije obezbijedio da se, shodno Programu rada Skupštine opštine Ugljevik za 2021. godinu, Skupštini opštine Ugljevik, dostavi na razmatranje Izvještaji o radu Centra za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik i JU Sportsko rekreativnog centra „Rudar“ Ugljevik, čime je prekršen Program rada Skupštine opštine Ugljevik za 2021. godinu, kao i Poslovnik o radu Skupštine opštine Ugljevik.

Dalje, potpredsjednik skupštine nije obezbijedio izvršenje pravnosnažne Presude Okružnog suda u Bijeljini broj: 12 0 U 007377 19 U od 30.9.2020. godine, kojom je utvrđena nezakonitost Rješenja Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-12/19 od 29.3.2019. godine, a koje rješenje je doneseno u postupku po javnom konkursu za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za žalbe Opštine Ugljevik broj: 01-111-5/19 od 23.1.2019. godine.

Kako Skupština opštine Ugljevik, u zakonom definisanom roku od 30 dana, od dana zaprimanja presude Okružnog suda u Bijeljini broj: 12 0 U 007377 19 U od 30.9.2020. godine, nije donijela novi upravni akt u skladu sa pravnim shvatanjem i činjenicama, utvrđenim u predmetnoj presudi, a što je nesporna zakonska obaveza iz člana 50, 51 i 52 (poglavlje 6 – obaveznost presude) Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske br. 109/05 i 63/11), proveden je i izvršni postupak, te je Okružni sud u Bijeljini, dana 16.6.2021. godine, donio Rješenje broj: 12 0 U 007377 21 U 2, koje glasi:

„Nalaže se Skupštini opštine Ugljevik da postupi po presudi ovog suda broj: 12 0 U 007377 19 U od 30.9.2020. godine i izraženom pravnom shvatanju,

tako što će donijeti novi upravni akt u roku od 30 dana, počev od prvog narednog dana nakon prijema ovog rješenja.“

Predmetno rješenje Opština Ugljevik zaprimila je 18.6.2021. godine, ali do današnjeg dana nije doneseno novo rješenje u skladu sa pravnim shvatanjem i činjenicama, utvrđenim u predmetnoj presudi, čime je došlo do povrede Zakona o upravnim sporovima, kao i odredbe članova od 153 do 157 Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS br. 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 58 Statuta Opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21), jer Odbor za žalbe Opštine Ugljevik još od 2019. godine nije konstituisan u punom kapacitetu (tri člana), pri čemu je u periodu do utvrđivanja nezakonitosti rješenja Skupštine opštine Ugljevik od broj: 01-111-12/19 od 29.3.2019. godine, u sastavu Odbora za žalbe učestvovalo lice, koje ne ispunjava zakonom definisane uslove za članstvo u Odboru za žalbe, a od utvrđivanja nezakonitosti rješenja nije došlo do imenovanja novog lica, koje ispunjava sve zakonom definisane uslove i koje je po ponovnom izvještaju Komisije za sprovođenje javnog konkursa, predloženo za imenovanje.

Imajući u vidu vođenje predmetnih sudskih postupaka, u kojima je utvrđeno nezakonito postupanje, prouzrokovani su sudski i advokatski troškovi, koje je u konačnosti snosila Opština Ugljevik, a koji su naplaćeni iz budžetskih sredstava, što predstavlja neracionalno trošenje budžetskih – javnih sredstava Opštine Ugljevik.

O sadržini predmetne presude od 30.9.2020. godine, kao i nalogu iz rješenja Okružnog suda u Bijeljini od 16.6.2021. godine, a putem Zahtjeva za dostavljanje informacija broj: 01-053-25/21 od 15.10.2021. godine, obavješteni su načelnik Opštine Ugljevik, predsjednik Skupštine opštine Ugljevik, potpredsjednik Skupštine opštine Ugljevik, kao i svi odbornici u Skupštini opštine Ugljevik (23 odbornika).

Na predmetni zahtjev odgovorio je sekretar Skupštine opštine Ugljevik, putem akta broj: 01/2-053-25/21 od 29.10.2021. godine, u kojem je, između ostalog navedeno, da je Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor Odbora za žalbe postupila po presudi suda od 30.9.2020. godine, na način da je, kao ovlašćeni predlagatelj materijala, u formi prijedloga, dostavila rješenje posebnoj organizacionoj jedinici u okviru opštinske uprave, na dalju obradu, a zatim je isto dostavljeno odbornicima Opštine Ugljevik, da je obaveza za postupanje po presudi definisana poglavljem 6 Zakona o upravnim sporovima, te da rješenje Okružnog suda u Bijeljini od 16.6.2021. godine, sa naprijed navedenim nalogom, nije dostavljeno odbornicima Opštine Ugljevik.

Slijedom svih naprijed navedenih razloga, nesporno je da su ispunjeni uslovi iz člana 45. Statuta Opštine Ugljevik i člana 178. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, za donošenje rješenja o razrješenju potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik.

Zbog svega naprijed navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 111- 26 /22

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 31.03.2022. godine Zoran Lazić

Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 21. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS br. 97/16, 36/19 i 61/21), člana 37. stav 2. tačka 23. Statuta Opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21), člana 174. a u vezi sa članovima 175-177 Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17), uvažavajući Prijedlog podnesen od strane Komisije za izbor i imenovanje imenovane Rješenjem br.01-111-16/22 od 08.03.2022. godine, Skupština opštine Ugljevik, na svojoj devetoj sjednici, održanoj dana 31.03.2022. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

O IMENOVANJU POTPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE UGLJEVIK

Član 1.

Za potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik, imenuje se Petar Radovanović, elektromehaničar, iz Ugljevičke Obriježi.

Član 2.

Zadužuje se sekretar Skupštine opštine Ugljevik, imenovan Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik, broj: 01-111-148/21 od 19.11.2021. godine, da u skladu sa članom 55. stav 4. Statuta Opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i članom 31. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17) izvrši objavljivanje ovog Rješenja u Službenom biltenu Opštine Ugljevik.

Član 3.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u Službenom biltenu opštine Ugljevik.

O B R A Z L O Ž E N J E

Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-26/22 od 31.03.2022. godine, koje je doneseno na devetoj sjednici Skupštine opštine Ugljevik, održanoj dana 31.03.2022. godine, razriješen je dužnosti potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik, Dragan Đokić, iz Gornje Trnove, iz Ugljevika, iz kog razloga je Skupština opštine Ugljevik pristupila donošenju ovog rješenja, kojom je za potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik imenovala Petra radovanovića iz Ugljevičke Obriježi.

Zbog svega naprijed navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 111- 27 /22

Datum, 31.03.2022. godine

PREDSJEDNIK SO-e

Zoran Lazić

Na osnovu člana 46. – 51. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS br. 97/16, 36/19 i 61/21), člana 37. člana 49. – 53. Statuta Opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i člana 184. i 185. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17), uvažavajući Prijedlog podnesen od strane Komisije za izbor i imenovanje imenovane Rješenjem br.01-111-16/22 od 08.03.2022. godine, Skupština opštine Ugljevik, na svojoj devetoj sjednici, održanoj dana 31.03.2022. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRIMOPREDAJU DUŽNOSTI POTPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE UGLJEVIK

Član 1.

Imenuje se Komisija za primopredaju dužnosti potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik, u sledećem sastavu:

- 1.Vujo Marković, predsjednik,
- Dragan Jović, zamjenik predsjednika,
- 2.Milorad Simić, član,
- Žarko Novaković, zamjenik člana,
- 3.Bojan Bojić, član,
- Dragan Gajić, zamjenik člana.

Član 2.

Zadatak Komisije je da, u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS br. 97/16, 36/19 i 61/21), Statuta Opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17), izvrši primopredaju dužnosti između potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik, Dragana Đokića, koji je razriješen Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-111-26/22 od 31.03.2022. godine i potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik, Petra Radovanovića, koji je imenovan Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj:01-111-27/22 od 31.03.2022. godine.

Primopredaju dužnosti je potrebno izvršiti na dan 31.03.2022. godine, kao dana donošenja i stupanja na snagu rješenja iz stava 1. ovog člana.

Imenovana Komisija je dužna sačiniti zapisnik o primopredaji dužnosti, te sve poslove u vezi primopredaje, a shodno članu 47.Zakona o lokalnoj samoupravi i članu 50 Statuta Opštine Ugljevik, izvršiti u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu rješenja iz stava 1 ovog člana, kao i ovog rješenja o imenovanju komisije, te isti dostaviti Skupštini opštine Ugljevik.

Član 3.

Zadužuje se sekretar Skupštine opštine Ugljevik, imenovan Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik, broj: 01-111-148/21 od 19.11.2021. godine, da u skladu sa

članom 55, stav 4 Statuta Opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17 i 5/21) i članom 31 Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 8/17) izvrši objavljivanje ovog Rješenja u Službenom biltenu Opštine Ugljevik.

Član 4.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u Službenom biltenu opštine Ugljevik.

O B R A Z L O Ž E N J E

Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj:01-111-26/22 od 31.03.2022. godine, koje rješenje je stupilo na snagu dana 31.03.2022. godine, razriješen je dužnosti potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik, Đokić Dragan, iz Gornje Trnove. Takođe, Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik broj:01-111-27/22 od 31.03.2022. godine, koje rješenje je stupilo na snagu dana 31.03.2022. godine, izabran je za potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik, Petar Radovanović iz Ugljevičke Obriježi.

Iz navedenih razloga stvrla se neophodnost primopredaje dužnosti potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik, te zbog efikasnosti u pogledu provođenja postupka primopredaje dužnosti potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik, Skupština opštine Ugljevik je, koristeći ovlaštenja iz člana 51 Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 53 Statuta Opštine Ugljevik, pristupila imenovanju privremene komisije (radnog tijela) za obavljanje poslova potrebne primopredaje dužnosti potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik.

Zbog svega naprijed navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 111- 28 /22

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 31.03.2022. godine

Zoran Lazić

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17 i 5/21) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 31.03.2022. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1. U prilogu Zapisnika sa devete redovne sjednice koja je održana 08.03.2022.godine i nastavljena 31.03.2022.godine, potrebno je uvrstiti i sve dokumente koje je skupštinska većina dostavila Načelniku opštine, Potpredsjedniku Skupštine i Sekretaru Skupštine u procesu zakazivanja ove sjednice.

2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-013-17 /22

Datum, 31.03.2022.godine

PREDSJEDNIK SO-e

Zoran Lazić

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINSKA UPRAVA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-12-6/22

Datum, 10.02.2022. godine

PRAVILNIK

O IZBORU NAJUSPJEŠNIJEG SPORTISTE OPŠTINE UGLJEVIK

Član 1.

Ovim Pravilnikom određuju se uslovi, kriteriji i način izbora najuspješnijeg sportiste, sportskog radnika, trenera i sportskog kluba/udruženja koji svojim rezultatima, stručnošću i aktivnošću doprinose razvijanju masovnih i takmičarskih oblika sporta, postizanju vrhunskih sportskih rezultata, te podsticanju aktivnosti na unapređenju sporta i fizičke kulture u opštini Ugljevik i šire.

Član 2.

Izbor sportiste godine je kulturno sportska manifestacija na kojoj se javno saopštavaju rezultati naših sportista postignuti u toku prethodne godine, a ima za cilj da se afirmiše sport, sportski duh, rad sa omladinom i kolektivizam.

Član 3.

Izbor sportiste godine je javan i vrši se na osnovu prijedloga iz sportskih klubova/udruženja koji su registrovani na području opštine Ugljevik. Ukoliko klub iz bilo kog razloga ne predloži svog kandidata, koji na osnovu zvaničnih rezultata može konkurisati za sportistu godine, onda takav prijedlog može podnijeti drugi klub, Sportski savez ili član komisije.

Član 4.

Izbor sportiste godine vrši Stručna Komisija koja broji 5 (pet) članova (u daljem tekstu: Komisija) i biraju se iz redova sportista, sportskih, kulturnih i prosvetnih radnika, novinara i sl. koju imenuje Načelnik Opštine Ugljevik.

Predsjednik Komisije je Predsjednik SO-e Ugljevik.

Mandat članova Komisije ističe donošenjem konačne Odluke o izboru „Sportiste godine“ opštine Ugljevik za prethodnu godinu.

Član 5.

Prilikom odlučivanja Komisija posebno vodi računa o sljedećem:

- Takmičarski i drugi sportski rezultati u toku prethodne godine.
- Prioritet se daje rezultatima postignutim na zvaničnim svjetskim, evropskim a potom balkanskim takmičenjima i takmičenjima u RS i BiH.
- U slučaju istih postignutih rezultata prednost imaju seniori odnosno seniorske ekipe.

- Komisija prilikom odlučivanja i vrednovanja rezultata vodi računa o rasprostranjenosti konkretne grane sporta, konkurencije u kojoj su postignuti i drugo.
- Komisija vrednuje najbolje sportiste, sportske radnike i ekipe registrovane na području Opštine Ugljevik te sportiste koji su ostvarili izuzetne rezultate (pojedinačno ili u klubovima) izvan Ugljevika, ali su nastanjeni u Opštini Ugljevik.
- U svim slučajevima vrednuju se samo rezultati i ostvarenja u prethodnoj godini.
- Odluke Komisije su konačne.

Član 6.

Najuspješniji sportisti opštine Ugljevik u mlađim kategorijama (muški i ženski) biraju se prema ocjeni Komisije, a na osnovu učešća na takmičenjima, postignutih rezultata, uspjeha u školi i slično. Nagrada za mladog sportistu može se dodijeliti samo jedanput.

Član 7.

Najuspješniji trener bira se na osnovu sportskih rezultata njegove ekipe ili pojedinačnih rezultata njegovih sportista postignutih u toj godini, zatim broj sportista sa kojima trener radi, aktivnosti na stručnom i vaspitnom radu sa sportistima i slične aktivnosti koje su od značaja za matični klub, opštinu pa i šire. Dodatnu prednost će imati trener koji je tokom godine uz već pomenute rezultate vodio ili bio pomoćnik nekoj od nacionalnih selekcija.

Član 8.

Najuspješniji sportski radnik opštine Ugljevik bira se za proteklu godinu prema ocjeni Komisije na osnovu sportsko – društvenog doprinosa u razvoju i afirmaciji sporta, finansijskoj pomoći klubovima, pomoći u izgradnji, adaptaciji i rekonstrukciji sportskih objekata i terena, te sistematsko angažovanje i rad na razvijanju aktivnosti u organizacijama za fizičku kulturu, sportskim savezima i društvima. Priznanje se dodjeljuje i za uspješno rukovođenje u klubovima, za angažovanje ka boljem radu u organizacijama, a sve u interesu sporta i fizičke kulture uopšte.

Član 9.

Najuspješniji sportski kolektiv-klub bira se na osnovu zbirnih takmičarskih rezultata svih selekcija koje su postigli njegovi članovi u zemlji i inostranstvu tokom prethodne kalendarske godine, zatim na osnovu predstavljanja zajedničkih interesa kluba pred opštinskim i državnim organima, masovnost članstva u klubu, rad na stručnom usavršavanju sportista i trenera.

Član 10.

Za izbor sportiste godine opštine Ugljevik može se kandidovati sportista koji je učestvovao i ostvario značajne rezultate u domaćem i međunarodnom sistemu takmičenja, a zvanično je registrovan za sportski klub/udruženje koje djeluje na području opštine Ugljevik ili je nastanjen u opštini Ugljevik.

Pored sportskih rezultata Komisija će uzeti u obzir, uspjeh u školovanju, sportsko ponašanje, sportsku i ukupnu medijsku afirmaciju opštine Ugljevik. Komisija bira najboljeg sportistu opštine za proteklu godinu i on nosi titulu „sportista godine“.

Član 11.

Stručna Komisija može dodijeliti i posebno priznanje pojedincima, klubovima ili udruženjima, za rad sa omladinom i građanima, a koja nisu takmičarskog karaktera.

Član 12.

Priznanja najuspješnijim ekipama i pojedincima uručuje Predsjednik Komisije ili lice koga on imenuje.

Član 13.

Prijedloge za najbolje ekipe i pojedince daju sportski klubovi, škole i druge sportske organizacije i asocijacije sa područja opštine Ugljevik, najkasnije do 20. februara naredne godine.

Član 14.

Troškovi izrade priznanja, štampanje diploma, organizacija završne večeri i drugi troškovi vezani za ovu manifestaciju finansiraju se iz Budžeta Opštine Ugljevik.

Član 15.

Nosilac ukupne organizacije je Opštinska uprava Ugljevik odnosno Odjeljenje za društvene djelatnosti. Pokrovitelj manifestacije je Opštinska uprava Ugljevik.

Član 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izboru najuspješnijeg sportiste opštine Ugljevik broj: 02-12-3/19 od 28.01.2019. godine („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 1/19).

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 8) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16, 36/19 i 61/21), člana 48. stav 4. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 68. stav 1. tačka 8. („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17 i 5/21) Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i

P R A V I L N I K

O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI

Član 1.

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 2/21, 7/21, 9/21 i 12-2/21) u članu 36. Odjeljku V-1 Odjeljenje za opštu upravu, A)

Odsijek za opštu upravu tačka 10. 12., 13. briše se, a u B) Odsijek za zajedničke poslove u tački 4. broj izvršilaca mijenja se i glasi „Broj izvršilaca: 1 izvršilac“ i u tački 5. broj izvršilaca mijenja se i glasi „Broj izvršilaca: 2 izvršioca“

Član 2.

U Odjeljku V-4 Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, A) Odsijek za prostorno uređenje tačka 5. mijenja se i glasi:

5. SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA PROSTORNO PLANIRANJE

Kategorija:	- peta kategorija
Zvanje:	- trećeg zvanja
Opis poslova:	- koordinira poslove izrade akata prostornih, urbanističkih i regulacionih planova, - pregled i ovjeru projektno-tehničke dokumentacije,, - radi na izradi izvoda iz prostorno-planske dokumentacije - inicira izradu nacrtu odluka i drugih akata iz nadležnosti odjeljenja , - inicira pripremu i izradu srednjoročnih programa izgradnje i prostornog uređenja i etapnih planova, - ostvaruje potrebnu saradnju sa urbanističko-građevinskom inspekcijom, - sarađuje sa stručnim saradnicima u okviru rada Odjeljenja, - priprema uvjerenja o cjelovitosti, - priprema programe građevinskog zemljišta i zajedničke komunalne potrošnje - daje strankama potrebne informacije i uputstva o načinu ostvarivanja njihovih prava, - obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsijeka
Složenost-	složeni poslovi u kojima se primjenjuju propisi, utvrđeni metodi rada, postupci i stručne tehnike u okviru djelokruga rada,
Samostalnost u radu:	samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom i pomoći neposrednog rukovodioca u rješavanju složenih stručnih pitanja
Odgovornost:	- odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika - odgovara za pravilnu primjenu zakona i propisa donesenih na osnovama Zakona iz oblasti prostornog planiranja, - odgovara za blagovremene izmjene i dopune opštinskih propisa iz djelokruga rada odjeljenja, - odgovora za rješavanje zahtjeva stranaka u zakonom predviđenim rokovima, - odgovora za date informacije građanima, pravnim licima i strankama,

Poslovna komunikacija:	- za svoj rad odgovoran je šefu odsijeka kontakti unutar i izvan organa u kojima je ponekad potrebno da se djelotvorno prenesu informacije koje služe ostvarivanju ciljeva rada,
Status:	opštinski službenik, samostalni stručni saradnik
Uslovi:	- VSS, građevinskog smjera, dipl. prostorni planer ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, - najmanje godinu dana radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, - položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, - poznavanje operativnog rada na računaru
Broj izvršilaca	- 2 izvršioca

U istom Odjeljku, B) Odsijek za stambeno-komunalne poslove tačka 5. briše se.

Član 3.

U Odjeljku V-5 Odjeljenje za finansije A) Odsijek za računovodstvo i trezor u tački 6. broj izvršilaca mijenja se i glasi: „Broj izvršilaca: 1 izvršilac“ i tačka 7. briše se.

Član 4.

U Odjeljku V-6, Odjeljenje za poljoprivredu tačka 7 briše se.

Član 5.

U Odjeljku V-7 Odsijek za javne nabavke, investicije i nadzor u tački 1. „broj izvršilaca“ mijenja se glasi: „Broj izvršilaca: 1 izvršilac“ i u tački 2. „broj izvršilaca“ mijenja se glasi: „Broj izvršilaca: 1 izvršilac“.

Član 6.

U Odjeljku V-8 Odsijek za poslove civilne zaštite tačka 4. briše se.

Član 7.

U Odjeljku V-9, Odsijek za poslove skupštine i ljudske resurse u tački 2. u opisu poslova dodaju se alineje i glase:

„- obavlja poslove službenika za informisanje u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama“.

Član 8.

U Odjeljku V-12 Teritorijalna vatrogasna jedinica u tački 4. broj izvršilaca mijenja se i glasi: „Broj izvršilaca: 9 izvršilaca“.

U tački 5. broj izvršilaca mijenja se i glasi: „Broj izvršilaca: 14 izvršilaca“.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupana snagu danom donošenja, a biće objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-12- 12/22
Datum: 16.02.2022. god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek.

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16, 36/19, 61/21) a u vezi sa članom 64. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) Načelnik opštine Ugljevik, donosi

PLAN

ZAPOSŁJAVANJA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE UGLJEVIK ZA 2022. GODINU

I

Ovim Planom o zapošljavanju u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik za 2022. godinu (u daljem tekstu: Plan) utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, broj nepopunjenih radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 2/21, 7/21, 9/21, 12-2/21, broj: 02-12-12/22 od 16.02.2022. godine) kao i potreban broj pripravnika.

Plan se donosi vodeći računa o potrebama za nedostajućim kadrovima u organizacionim jedinicama i raspoloživim sredstvima u skladu sa Odlukom o budžetu Opštine Ugljevik.

II

Utvrđuje se stanje sistematizovanih radnih mjesta i broj nepopunjenih radnih mjesta na dan 16.02.2022. godine, te planira potreban broj službenika i namještenika za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u 2022. godini kako slijedi:

Organizacione jedinica	Stanje sistematizovanih radnih mjesta na neodređeno vrijeme	Nepopunjena radna mjesta	Planiran broj službenika, namještenika na neodređeno vrijeme
Odjeljenje za opštu upravu	21	3	1
Odjeljenje za privredu	8 i ½	2	1
Odjeljenje za društvene djelatnosti	9	5	2
Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove	13	5	4
Odjeljenje za finansije	10	2	-
Odjeljenje za poljoprivredu	7	4	-
Odsijek za javne nabavke, investicije i nadzor	5	½	-
Odsijek za poslove civilne zaštite	4	1	-

Odsijek za poslove skupštine i ljudske resurse	5	-	-
Odsijek komunalne policije	4	1	-
Odsijek za inspeksijske poslove	6	2	-
Teritorijalna vatrogasna jedinica	37	12	4
Kabinet načelnika opštine	4	1	1
Jedinica za internu reviziju	2	1	-
Sekretar SO-e	1	-	-
UKUPNO	136,5	39 i ½	13

III

U Opštinskoj upravi Ugljevik planira se prijem 6 pripravnika četiri sa visokom stručnom spremom i dva sa srednjom stručnom spremom.

IV

U izmijenjenim okolnostima i potrebama za prijem u radni odnos novih službenika i namještenika a na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik i Odluke o budžetu opštine Ugljevik za 2022. godinu donijeće se izmjene i dopune Plan.

V

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a biće objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
NAČELNIK OPŠTINE
OPŠTINA UGLJEVIK

Broj: 02-12- 11 /22
Datum, 16.02. 2022. godine

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek.

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 97/16, 36/19, 61/21), a u vezi sa članom 10. Uredbe o kancelarijskom poslovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 8/20) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17, 5/21), Načelnik opštine Ugljevik donosi

RJEŠENJE

o brojčanim oznakama organizacionih jedinica i stvaralaca akata za 2022. godinu

Član 1.

Utvrđuju se brojčane oznake organizacionih jedinica i stvaralaca akata za Skupštinu opštine, Načelnika opštine i Opštinsku upravu opština Ugljevik i to:

1. Skupština opštine.....01
 - 1.1. Odbor za žalbe..... 01/1
 - 1.2. Sekretar SO-e..... 01/2
2. Načelnik opštine.....02
- Opštinska uprava:
 - 2.1. Odjeljenje za opštu upravu.....02/1
 - 2.2. Odjeljenje za privredu.....02/2
 - 2.3. Odjeljenje za društvene djelatnosti.....02/3
 - 2.4. Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove.....02/4
 - 2.5. Odjeljenje za finansije.....02/5
 - 2.6. Odjeljenje za poljoprivredu.....02/6

2.7. Odsijek za javne nabavke, investicije i nadzor.....	02/7
2.8. Odsijek za poslove civilne zaštite.....	02/8
2.9. Odsijek za poslove skupštine i ljudske resurse.....	02/9
2.10. Odsijek komunalne policije.....	2/10
2.11. Odsijek za inspekcijske poslove.....	2/11
2.12. Teritorijalna vatrogasna jedinica.....	2/12
2.13. Kabinet načelnika opštine.....	2/13
3. Jedinica za internu reviziju.....	03

Član 2.

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje broj: 02-052-52/21 od 16.03.2021. godine i Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o brojčanim oznakama organizacionih jedinica i stvaralaca akata broj: 02-052-189/21 od 04.10.2021.godine.

Član 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-052-1 /22 NAČELNIK OPŠTINE
Datum 04.01. 2022. god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 82.stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 97/16,36/19,61/21), člana 54. stav 3. Pravilnika o kancelarijskom poslovanju Administrativne službe opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 2/07) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17,5/21), Načelnik opštine Ugljevik donosi

RJEŠENJE

o vođenju popisa akata za 2022. godinu

Član 1.

U 2022. godini popis akata vodiće se za sledeća akta koja se pojavljuju u većem broju sa navedenim klasifikacionim i rednim brojem kako slijedi:

1. Uvjerjenja - potvrda povratnika za regulisanje prava po osnovu povratka, izbjeglica, raseljenih lica i povratnika.....	07-1,
2. Popis akata Rješenja o ocjenjivanju zaposlenih.....	11-1,
3. Uvjerjenja iz radnog odnosa.....	110-1,
4. Uvjerjenja o visini i prosječnom ličnom dohotku.....	110-2,
5. Rješenja o utvrđivanju koeficijenta za obračun osnovne plate.....	131-1,
6. Rješenja o prekovremenom radu.....	133-1,
7. Popis akata za izdate putne naloge.....	135-1,
8. Popis akata za itdare putne naloge motornih vozila.....	135-2,
9. Rješenja o korišćenju godišnjeg odmora.....	141-1,

10. Rješenja o plaćenom odsustvu.....	142-1,
11. Izvodi iz MKR i uvjerenja vezanih za MKR.....	200-1,
12. Upis u matičnu knjigu rođenih na osnovu prijave.....	200-2,
13. Provjera kroz matičnu knjigu rođenih.....	200-3,
14. Izvodi iz MKV i uvjerenja vezanih za MKV.....	201-1,
15. Upis u matičnu knjigu vjenčanih na osnovu prijave.....	201-2,
16. Izvodi iz MKU i uvjerenja vezanih za MKU.....	202-1,
17. Upis u matičnu knjigu umrlih na osnovu prijave.....	202-2,
18. Izvodi iz MKD i uvjerenja vezanih za MKD.....	204-1,
19. Uvjerjenja o državljanstvu.....	204-2,
20. Provjera kroz knjigu državljanja.....	204-3,
21. Zahtjevi za regresiranje u poljoprivredi.....	30-1,
22. Komunalna naknada.....	370-1,
23. Dodjela kućnog broja.....	370-2,
24. Knjiga računa.....	403-1,
25. Izvodi otvorenih stavki.....	403-2,
26. Knjiga primljenih situacija.....	403-3,
27. Popis akata za trezorsko poslovanje.....	403-4,
28. Popis akata za trezorsko poslovanje OU i računovodstva.....	403-5,
29. Rješenja o uknjiženju osnovnog-stalnog sredstva.....	404-1,
30. Uvjerjenja za kratkoročna kreditiranja.....	442-1,
31. Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta.....	475-1,
32. Naknade za korišćenje građevinskog zemljišta.....	475-2,
33. Prijava i odjava lica koja su regulisala vojnu obavezu.....	832-1,
34. Regulisanje vojne obaveze.....	835-1,
35. Popis akata spornih učešća u OS VRS.....	835-2,
36. Izveštaji, mišljenja, sugestije, preporuke internog revizora.....	014-1.

Član 2.

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje broj: 02-052-2/21 od 04.01.2021. godine i broj:02-052-126/21 od 26.05.2021. godine.

Član 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-052- 2 /22 NAČELNIK OPŠTINE
Datum 04.01. 2022. god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 97/16,36/19,61/21), člana 54. stav 3. Pravilnika o kancelarijskom poslovanju Administrativne službe opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 2/07) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik

(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17, 5/21),
Načelnik opštine Ugljevik donosi

RJEŠENJE

o dopuni rješenja o vođenju popisa akata za 2022.
godinu

Član 1.

U Rješenju o vođenju popisa akata za 2022. godinu broj: 02-052-2/22 od 04.01.2022. godine u članu 1. stav 1. poslije tačke 36. dodaje se tačka 37., 38. i 39. koja glasi:

„ 37. Popis akata Rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor lica koja su pozitivna na novi virus korona (Covid 19) ili imaju status kontakt osobe sa osobom pozitivnom na virus (opštinski inspektor rada)173-25“

„ 38. Popis akata Rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor lica koja su pozitivna na novi virus korona (Covid 19) ili imaju status kontakt osobe sa osobom pozitivnom na virus (opštinski inspektor).....324-25“

„ 39. Popis akata Rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor lica koja su pozitivna na novi virus korona (Covid 19) ili imaju status kontakt osobe sa osobom pozitivnom na virus (opštinski inspektor za hranu i zdravstveni inspektor).....510-1“

Član 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-052- 7 /22 NAČELNIK OPŠTINE
Datum, 18.01.2022. god Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-412/22
Datum, 24.03.2022. godine

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/17 i 5/21), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

RJEŠENJE

I

O isplati novčanih nagrada za manifestaciju „Izbor sportiste Opštine Ugljevik za 2021. godinu, i to:

1. Najuspješnija sportistkinja u mlađim kategorijama100,00 KM
2. Najuspješniji sportista u mlađim kategorijama 2x100,00 KM200,00 KM
3. Najuspješniji trener200,00 KM
4. Najuspješniji sportski radnik200,00 KM
5. Najuspješniji sportski klub200,00 KM
6. Sportista opštine500,00 KM
7. Voditelj programa50,00 KM

UKUPNO: 1.450,00 KM

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.

Na osnovu člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske " broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj: 7/17 i 5/21), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

RJEŠENJE

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine učenicima osnovnih i srednje škole

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije

u ukupnom iznosu od 400,00 KM učenicima za najbolje literarne radove u kategoriji osnovnih i srednjih škola za obilježavanje kulturno-memorijalne manifestacije „Jovićevi dani"-2022, i to:

Osvojene nagrade u kategoriji srednjih škola:

1. Zorana Benović, prvo mjesto – 100,00 KM
2. Aleksandra Ilić, drugo mjesto – 50,00 KM
3. Cvijetin Todorović, treće mjesto – 50,00 KM

Osvojene nagrade u kategoriji srednjih škola:

1. Katarina Pajić, prvo mjesto – 100,00 KM
2. Mila Ilić, drugo mjesto - 50,00 KM
3. Ljubica Đokić, drugo mjesto – 50,00 KM.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj:02-40-265/22
Datum, 25.02.2022. godine

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

RJEŠENJE

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za socijalni rad Ugljevik, u mjesecu SEPTEMBRU, da može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-411100-Rashodi za bruto plate.....16.707,00KM
 -411200-Rashodi za bruto naknade.....3.247,00KM
 -412900-Ostali rashodi.....500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1456 /21

Datum. 08.10.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

RJEŠENJE

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za socijalni rad Ugljevik, u mjesecu SEPTEMBRU, da može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-416100-Doznake građanima.....52.522,00KM

Kao i realokaciju budžetskih sredstava sa pozicije:

-416300-Doznak pružaocima usluga.....1.515,00KM

Na poziciju:

-412200-Rashodi po osnovu utroška el. energije, komunalnih, komunikacionih i transposrtnih usluga.....1.515,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1455 /21

Datum. 08.10.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

RJEŠENJE

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik, u mjesecu AVGUSTU, da može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.energ.....253,00KM
 -412600-Rashodi za službena putovanja.....370,00KM
 -412700-Rashodi za stručne usluge.....350,00KM
 -511200-Izdaci za investiciono održavanje.....10,00KM
 -511300-Izdaci za nabavku opreme.....135,00KM

Na poziciju:

-412900-Ostali rashodi.....123,00KM
 -412300-Rashodi za režijski materijal.....850,00KM
 -516100-Izdaci za nabavku sitnog inventara...145,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1424 /21

Datum. 04.10.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

RJEŠENJE

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik, u mjesecu AVGUSTU, da može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.energ.....320,00KM

Na poziciju:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....320,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1425 /21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 04.10.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozici:

-411100-Rashodi za bruto plate.....20.600,00KM

-411200-Rashodi za bruto naknade.....8.300,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1446/21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 06.10.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Opština Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozici:

-411100-Rashodi za bruto plate.....12.450,00KM

-411200-Rashodi za bruto naknade..... 5.000,00KM

Zatim izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa pozicije:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....365,00KM

Na pozicije:

-412900-Ostali rashodi..... 365,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1444/21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 06.10.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:

-631900-Ostali izdaci.....275,00KM

Na pozicije:

-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata.....275,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1449/21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 06.10.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicije:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....45,00KM
 -412500-Rashodi za tekuće održavanje.....22,00KM

Takođe se odobrava Socijalnoj zaštiti da izvrši realokaciju budžetskih sredstava na sljedećim pozicijama:

Sa pozicije:
 -416300-Doznake pružiocima soc.zaštite.....217,00KM
 Na pozicije:
 -419100-Rashodi po sudskim rješenjima.....217,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1471/21

Datum. 12.10.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozici:

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.....700,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1467/21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 12.10.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:
 -412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.....400,00KM
 Na pozicije:
 -413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata.....400,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1468/21

Datum. 12.10.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:
 -511200-Izdaci za invest.održavanje.....389,00KM
 Na pozicije:
 -412300-Rashodi za režijski materijal..... 349,00KM
 -412900-Ostali rashodi..... 40,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1465/21

Datum. 12.10.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozici:

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.....319,00KM
-412600-Rashodi po osnovu putovanja.....151,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge.....39,00KM
-413900-Rashodi po osnovu zatez.kamata.....7,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1486/21

Datum. 13.10.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:
-Budžetske
rezerve.....10.000,00KM
Na pozicije:
-415200-Grantovi u zemlji.....10.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1511 /21

Datum. 13.10.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozici:

-411100-Rashodi za bruto plate.....33.000,00KM
-411200-Rashodi za bruto naknade.....12.310,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1487/21

Datum. 13.10.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozici:

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.....500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1490/21 NAČELNIK OPŠTINE
Datum. 14.10.2021.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni biltен opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.....1.000,00KM
-411200-Rashodi za bruto naknade.....300,00KM

Na pozicije:

-412400-Rashodi za materijal za pos.namjene1.300,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1492/21 NAČELNIK OPŠTINE
Datum. 14.10.2021.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni biltен opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:

-411300-Rashodi za plate za vrijeme bolovanja.....10.000,00KM

Na pozicije:

-412400-Rashodi za materijal za pos.namjene.....8.760,00KM

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....140,00KM
-412300-Rashodi za režijski materijal.....1.000,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge.....100,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1498/21 NAČELNIK OPŠTINE
Datum. 18.10.2021.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni biltен opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Narodna biblioteka Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....150,00KM

Na pozicije:

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.....150,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1500/21 NAČELNIK OPŠTINE
Datum. 19.10.2021.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni biltен opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:

-638100-Ostali izdaci iz trans.....20.000,00KM

Na pozicije:

-631900-Ostali izdaci..... 20.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1518 /21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 20.10.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni biltен opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:

-414100-

Subvencije.....76.709,00KM

Na pozicije:

-631900-Ostali izdaci.....8.631,00KM

-412700-Rashodi za stručne usluge.....4.300,00KM

-412900-Ostali rashodi.....8.000,00KM

-487200-Transferi između razl.jedinica.....2.266,00KM

-487300-Transferi jedinicama lok.samoup.....12,00KM

-415200-Grantovi u zemlji.....53.500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1521 /21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 20.10.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni biltен opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....620,00KM

Na pozicije:

-511300-Izdaci za nabavku opreme..... 620,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1504 /21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 20.10.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni biltен opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, da se u mjesecu SEPTEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:

-412400-Rashodi za materijal za pos.namjene.....80,00KM

Na pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....80,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1508 /21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 20.10.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate.....5.000,00KM

Na pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....5.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1522 /21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 25.10.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:

-416100-Pomoć pojedincima.....20.000,00KM

Na pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....10.000,00KM

-415200-Grantovi u zemlji.....10.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 1522/21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 28.10.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad (Socijalna zaštita) Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:

-416300-Doznake pružiocima usluga.....5.000,00KM

Na pozicije:

-416100-Doznake

građanima.....3.500,00KM

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.....1.500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1539/21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 01.11.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:

-412400-Rashodi za materijal za pos.namjene...974,00KM

Na pozicije:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....222,00KM

-412700-Rashodi za stručne usluge.....71,00KM

-412900-Ostali rashodi.....599,00KM

-413900-Rashodi za zatezne kamate.....82,00KM

II

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1548/21

Datum. 03.11.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....600,00KM

Na pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate.....600,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1550/21

Datum. 04.11.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:

-414100-Subvencije.....30.000,00KM

Na pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....30.000,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1581/21

Datum. 08.11.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:

-631900-Ostali izdaci u zemlji.....13.150,00KM

Na pozicije:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....150,00KM

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....100,00KM

-412700-Rashodi za stručne usluge.....500,00KM

-412900-Ostali rashodi.....12.400,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1563 /21

Datum. 09.11.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....800,00KM
Na pozicije:
-411100-Rashodi za bruto plate.....800,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1574/21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 11.11.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz

budžeta.....10.000,00KM

Na pozicije:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....10.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 1585 /21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 11.11.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:

-411300-Rashodi za naknadu plata za vrijeme bolovanja.....9.500,00KM

Na pozicije:

-411200-Rashodi za bruto naknade

zaposlenih.....9.500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1591/21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 16.11.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:

-414100-Subvencije.....40.000,00KM

Na pozicije:

-415200-Grantovi u zemlji.....40.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 1612 /21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 12.11.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:

-412200-Rashodi po osnovu utr.elek.ener.....1.500,00KM

Na pozicije:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....100,00KM

-412900-Ostali rashodi.....1.100,00KM

-413900-Rashodi za zatezne kamate.....300,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1601 /21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 19.11.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:

-414100-Subvencije.....27.000,00KM

Na pozicije:

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima..... 17.000,00KM

-412900-Ostali rashodi.....10.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1639 /21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 26.11.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Narodnoj biblioteci Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....2.000,00KM

Na pozicije:

-511300-Izdaci za nabavku postrojenja i

opreme.....2.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1616 /21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 23.11.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate.....400,00KM

Na pozicije:

-411300-Rashodi za naknadu za vrijeme bolovanja

.....400,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1613 /21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 23.11.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine

Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na pozici:

Sa pozicije:

-416100-Doznake građanima koje se ispl.iz budžeta.....10.000,00KM
-412800-Rashodi za usluge održ.javnih površina.....1.000,00KM

Na pozicije:

-412700-Rashodi za stručne usluge..... 10.000,00KM
-412900-Ostali rashodi.....1.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1640 /21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 29.11.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.energ.....100,00KM

Na pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....100,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1635 /21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 30.11.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-631900-Ostali izdaci u zemlji.....809,00KM

Sa pozicije Socijalne zaštite:

-416100-Doznake na ime socijalne zaštite.....204,00KM

Na pozicije:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....29,00KM

-516100-Izdaci za nabavku opreme.....780,00KM

Na poziciju Socijalne zaštite:

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima.....204,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1631 /21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 30.11.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.energ..... 500,00KM

Na pozicije:

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima.....500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1647 /21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 03.12.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....350,00KM

Na pozicije:

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima.....350,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1668 /21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 14.12.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-631900-Ostali izdaci u zemlji.....494,00KM

Na pozicije:

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima.....494,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1667 /21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 14.12.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....100,00KM

Na pozicije:

-413900-Rashodi po osnovu zatezних kamata..... 50,00KM

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima.....50,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1665 /21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 14.12.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu OKTOBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....250,00KM

Na pozicije:

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima.....250,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1672 /21

Datum. 20.12.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, da se u mjesecu NOVEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate.....870,00KM

Na pozicije:

-411300-Rashodi za naknadu plate.....870,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1684 /21

Datum. 20.12.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, da se u mjesecu NOVEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate.....2.500,00KM

Na pozicije:

-411300-Rashodi za naknadu plate.....2.500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1691 /21

Datum. 20.12.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, da se u mjesecu NOVEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-413900-Rashodi za zatezne kamate.....41,00KM

Na pozicije:

-412600-Rashodi za službena putovanja.....41,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1706 /21

Datum. 28.12.2021.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411200-Rashodi za naknade zaposlenih.....2.030,00KM

Na pozicije:

-511200-Izdaci za invest.održavanje..... 2.030,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1729 /21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 31.12.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....35,00KM

Na pozicije:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....35,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1725 /21

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 31.12.2021.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik, da se u mjesecu NOVEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....161,00KM

-412700-Rashodi za stručne usluge.....1.400,00KM

Na pozicije:

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima.....479,00KM

-412200-Rashodi po osn.utr.el.ener.....139,00KM

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....540,00KM

-412900-Ostali rashodi.....403,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-8/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.11.01.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih.....4.800,00KM

-412900-Ostali rashodi.....1.725,00KM

-411400-Rashodi za otpremnine.....890,00KM

Na pozicije:

-511300-Izdaci za nabavku postojenja i

opreme.....6.525,00KM

-411200-Rashodi za naknade zaposlenih.....890,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-5/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 11.01.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik, da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411300-Rashodi za naknadu plata.....121,00KM

Na pozicije:

-411200-Rashodi za naknade zaposlenih.....121,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-9/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 11.01.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik,(Socijalna zaštita) da se u mjesecu NOVEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-416100-Doznake građanima koje se ispl.iz budžeta.....2.386,00KM

Na pozicije:

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima.....170,00KM

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.....2.216,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-18/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 11.01.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevika da se u mjesecu NOVEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....570,00KM

Na pozicije:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....70,00KM

-413900-Rashodi za zatezne kamate.....500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-22/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 12.01.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevika da se u mjesecu NOVEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-516100-Izdaci za nabavku sitnog inventara.....1.170,00KM

-511300-Izdaci za nabavku opreme.....659,00KM

-511200-Izdaci za investiciono održavanje.....800,00KM

Na pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....2.629,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-21/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 12.01.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevika da se u mjesecu NOVEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....34,00KM

-411200-Rashodi za bruto naknade.....2.000,00KM

Na pozicije:

-412400-Rashodi za materijal za pos.namjene.....34,00KM

-415200-Grantovi u zemlji.....2.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 31/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 12.01.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevika da se u mjesecu NOVEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-413300-Rashodi za kamate..... 20.000,00KM

Na pozicije:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....20.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-35 /22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 11.01.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevika da se u mjesecu NOVEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-413300-Rashodi za kamate.....2.046,00KM

-411100-Rashodi za bruto plate.....50.000,00KM

Na pozicije:

-415200-Grantovi u zemlji..... 50.000,00KM

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima.....2.046,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-59 /22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 19.01.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik da se u mjesecu NOVEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411200-Naknada za bruto naknade..... 1.505,00KM

Na pozicije:

-412200-Rashodi po osn.utr.el.ener..... 1.350,00KM

-412700-Rashodi za stručne usluge.....140,00KM

-413900-Rashodi za zatezne kamate.....15,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-52/22

Datum. 19.01.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-413300-Rashodi po osnovu kamata.....7.000,00KM

-411400-Rashodi za otpremnine.....5,00KM

-Budžetska rezerva.....67.300,00KM

Na pozicije:

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.....17.000,00KM

-412100-Rashodi po osnovu zakupa.....5,00KM

-412700-Rashodi za stručne usluge.....6.998,00KM

-412800-Rashodi za održ.javnih površ.....37.789,00KM

-415200-Grantovi u zemlji.....3.612,00KM

-487200-Transferi entiteta.....4.871,00KM

-516100-Izdaci za zalihe materijala.....4.030,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 96 /22

Datum. 27.01.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....1.605,00KM

-411300-Rashodi za naknade plata za vrijeme bolovanja.....3.090,00KM

-412300-Rashodi za režijski materijal.....1.600,00KM

-412400-Rashodi za materijal za

poseb.namjene.....1.340,00KM

-412200-Rashodi po osn.elek.ener.....640,00KM

Na pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate.....1.605,00KM

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....1.797,00KM

-412600-Rashodi za službena putovanja.....64,00KM

-412700-Rashodi za stručne usluge.....1.057,00KM

-412900-Ostali rashodi.....3.745,00KM

-413900-Rashodi za zatezne kamate.....7,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-48/22

Datum. 19.01.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411400-Rashodi za otpremnine.....111,00KM

Na pozicije:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....111,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-49/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 19.01.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-412300-Rashodi za režijski materijal.... 497,00KM

-412900-Ostali rashodi.....418,00KM

-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata.....79,00KM

Na pozicije:

-412200-Rashodi po osn.utr.el.ener.....497,00KM

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....418,00KM

-511300-Izdaci za nabavku opreme.....79,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-53/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 19.01.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-412100-Rashodi po osnovu zakupa.....570,00KM

-412300-Rashodi za režijski materijal.....189,00KM

-638100-Ostali izdaci.....153,00KM

Na pozicije:

-412200-Rashodi po osn.utr.el.ener.....347,00KM

-412900-Ostali rashodi.....565,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-403-1-12/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 19.01.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411100-Bruto plate zaposlenih.....4.500,00KM

-411400-Rashodi za otpremnine i jed-

nokr.pomoći.....675,00KM

-631900-Ostali izdaci u zemlji.....9.600,00KM

Na pozicije:

-411300-Rashodi naknada plata za vrijeme bolovanja.....4.500,00KM

-412400-Rashodi za materijal za posebne namjene.....2.500,00KM

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....7.100,00KM

-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata.....175,00KM

-511300-Izdaci za nabavku opreme.....500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-403-1-54/22

Datum. 19.01.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411100-Bruto plate zaposlenih.....1.200,00KM

-631900-Ostali izdaci u zemlji.....1.400,00KM

Na pozicije:

-411300-Rashodi naknada plata za vrijeme

bolovanja.....500,00KM

-411400-Rashodi za otpremnine.....700,00KM

-412300-Rashodi za režijski materijal.....700,00KM

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....300,00KM

-412700-Rashodi za stručne usluge.....400,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-403-1-55/22

Datum. 19.01.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-Budžetska rezerva.....53.000,00KM

Na pozicije:

-415200-Grantovi u zemlji.....53.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-403-1- 89 /22

Datum. 19.01.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate.....1.100,00KM

-412900-Ostali rashodi.....298,00KM

Sa pozicije Socijalne zaštite:

-416100-Doznake građanima.....914,00KM

Na pozicije:

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.....35,00KM

-412300-Rashodi za režijski materijal.....263,00KM

Na poziciju Socijalne zaštite:

-416300-Doznake pružiocima soc.zaštite.....914,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-88/22

Datum. 27.01.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....1.180,00KM

Na pozicije:

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.....30,00KM

-511300-Izdaci za nabavku postrojenja i

opreme.....1.150,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-403-1-101/22

Datum. 31.01.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411400-Rashodi za otpremnine.....206,00KM

-412900-Ostali rashodi.....135,00KM

Na pozicije:

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.....100,00KM

-412700-Rashodi za stručne usluge.....1,00KM

-412400-Rashodi za materijal za posebne

namjene.....230,00KM

-412300-Rashodi za režijski materijal.....10,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-403-1-120/22

Datum. 02.02.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate.....7.000,00KM

-638100-Ostali izdaci iz transakcija.....2.341,00KM

Na pozicije:

-631900-Izdaci u zemlji.....9.341,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-403-1-130/22

Datum. 04.02.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....41,00KM

Na pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....41,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-403-1-142/22

Datum. 07.02.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj uprav Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-Budžetske rezerve.....20.705,00KM

-412900-Ostali rashodi.....22,00KM

Na pozicije:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....1.250,00KM

-414100-Subvencije.....19.455,00KM

-487200-Transferi entiteta.....22,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-403-1-152/22

Datum. 07.02.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-638100-Ostali izdaci iz trans.....232,00KM

Sa pozicije Socijalne zaštite:

-416100-Doznake građanima iz budžeta.....600,00KM

Na pozicije:

-631900-Ostali izdaci.....232,00KM

Na poziciju Socijalne zaštite:

-631900-Ostali izdaci.....600,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-150/22

Datum. 08.02.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-Budžetska rezerva.....59.207,00KM

-511100-Izdaci za izg.i pribav.....147.000,00KM

-511700-Izdaci za nematerijalnu

proiz.imovinu.....15.000,00KM

-518100-Izdaci za ulaganje na tuđim nekretninama

.....2.800,00KM

-412600-Rashodi za stručne usluge.....5.000,00KM

-412200-Rashodi po osn.utr.el.ener.....8.000,00KM

-638100-Ostali izdaci.....6.000,00KM

-513100-Izdaci za pribavljanje zemljišta.....50.000,00KM

-411200-Rashodi za bruto naknade.....36.539,00KM

Na pozicije:

-412500-Rashodi za tekuće održ.....6.472,00KM
 -412800-Rashodi za održ.javnih površina.....45.735,00KM
 -511200-Izdaci za inv.održavanje.....277.236,00KM
 -511300-Izdaci za nabavku post.i opreme.....103,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-172/22

Datum. 08.02.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....396,00KM

Na pozicije:

-412400-Rashodi za materijal za pos.namjene...362,00KM
 -412200-Rashodi po osn.utr.el.ener.....34,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-171/22

Datum. 10.02.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju

budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411300-Rashodi za bolovanje.....11.000,00KM
 -411400-Rashodi za otpremnine.....4.000,00KM
 -513700-Izdaci za prib.imovine.....10.000,00KM
 -416100-Doznake građanima koje se isp.iz budžeta.....8.000,00KM

Sa pozicije Socijalne zaštite:

-416300-Pomoć pružiocima soc.zaštite.....40.000,00KM

Sa pozicije JU Centra za kulturu „Filip Višnjić“:

-411100-Rashodi za bruto plate.....15.000,00KM
 -631900-Ostali izdaci.....2.400,00KM
 -412900-Ostali rashodi.....6.000,00KM
 -412600-Rashodi za stručne usluge.....1.400,00KM
 -412200-Rashodi po osn.utr.el.ener.....1.700,00KM
 -411200-Rashodi za bruto naknade.....1.024,00KM

Na pozicije:

-412800-Rashodi za održ.javnih površina.....54.757,00KM
 -511200-Izdaci za inv.održavanje.....17.886,00KM
 -511100-Izdaci za izg.i pribav.zgrade27.881,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-185 /22

Datum. 10.02.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411100-Rashodi za plate zaposlenih.....50.460,00KM

Na pozicije:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....460,00KM

-411200-Rashodi za bruto naknade.....50.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- /22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 14.02.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-414100-

Subvencije.....1.500,00KM

Na pozicije:

-415200-Grantovi u zemlji.....1.500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-383 /22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 14.03.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-487400-Transferi fondovima obaveznog socijalnog

osigur.....3.030,00KM

Na pozicije:

-412800-Rashodi za održ.javnih površ.....3.030,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-298 /22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum. 25.02.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Turističkoj organizaciji Opštine Ugljevik, da se u mjesecu JANUARU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-Budžetska rezerva.....8.800,00KM

Na pozicije:

-631900-Ostali izdaci u zemlji.....8.800,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-127/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.08.02.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu JANUARU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411200-Bruto naknade zaposlenih.....490,00KM

Na pozicije:

-411400-Rashodi za otpremnine i jubilarne.....490,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-159/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.09.02.2022.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu JANUARU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-511300-Nabavka opreme.....2.250,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog

Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-181/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.11.02.2022.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik, da se u mjesecu JANUARU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-511300-Nabavka opreme.....500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-197/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.16.02.2022.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjic“ Ugljevik, da se u mjesecu

JANUARU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-411300-Rashodi za naknade plate za vrijeme bolovanja.....850,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-196/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.16.02.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Ugljevik, da se u mjesecu JANUARU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-511300-Izdaci za nabavku opreme.....1.125,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-206/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.17.02.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik, da se u mjesecu JANUARU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-412100-Rashodi za zakup.....80,00KM

Na pozicije:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....80,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-200/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.17.02.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu JANUARU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-413900-Rashodi za zatezne kamate.....1.500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-249/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.23.02.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, da se u mjesecu JANUARU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-631900-Ostali izdaci.....40.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-291 /22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.23.02.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik, da se u mjesecu JANUARU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener....281,00KM

Na pozicije:

-419100-Rashodi za sudska rješenja.....281,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-253/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.24.02.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „RUDAR“ Ugljevik, da se u mjesecu JANUARU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-411400-Rashodi za otpremnine.....750,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-285/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.01.03.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o

izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „RUDAR“ Ugljevik, da se u mjesecu JANUARU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-412300-Rashodi za režijski materijal..650,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-307/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.03.03.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Narodnoj biblioteci Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-411400-Rashodi za otpremnine.....375,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-294/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.03.03.2022.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu JANUARU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-631900-Ostali izdaci u zemlji.....390,00KM

Na pozicije:

-638100-Ostali izdaci.....390,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

Broj: 02/5-40-323/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.07.03.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu JANUARU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-411300-Rashodi za nak.plata za vrijeme bolovanja.....320,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-324/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.07.03.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Ugljevik, da se u mjesecu JANUARU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-412300-Rashodi za režijski materijal..350,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-318/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.07.03.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-412300-Rashodi za režijski materijal..350,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-352/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.14.03.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....2.000,00KM

Na pozicije:

-419100-Rashodi po sudskim rješenj.....2.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-302 /22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.17.03.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten

opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....30,00KM

Na pozicije:

-412300-Rashodi za režijski materijal....30,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-377 /22 NAČELNIK OPŠTINE

Datum.18.03.2022.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-412900-Ostali rashodi.....13.875,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-378/22 NAČELNIK OPŠTINE

Datum.18.03.2022.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-412300-Rashodi za režijski materijal..100,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-376/22 NAČELNIK OPŠTINE

Datum.18.03.2022.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-411300-Rashodi po osnovu bolovanja....430,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog

Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-384/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.21.03.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-412200-Rashodi po osnovu ele.ener..40.500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-385/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.21.03.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, da se u mjesecu

FEBRUARU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-411400-Rashodi za otpremnine i

jed.nagrade.....500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-386/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.21.03.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-412400-Rashodi za pos.namjene.....1.125,00KM

-412500-Rashodi za tekuće održavanja..1.000,00KM

-412600-Rashodi za stručne usluge.....750,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-387/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.21.03.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-516100-Izdaci za nabavku sitn.inventa.375,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-388/22 NAČELNIK OPŠTINE

Datum.21.03.2022.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-412500-Rashodi za tekuće održavanj100.000,00KM

-414100-Subvencije.....107.000,00KM

-511200-Izdaci za inves.održavanj.112.500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 402/22 NAČELNIK OPŠTINE

Datum.21.03.2022.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-411300-Rashodi za naknadu plata za vrijeme bolovanja.....450,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-396/22 NAČELNIK OPŠTINE

Datum.22.03.2022.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, da se u mjesecu FEBRUARU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-412200-Rashodi po osn.elek.energ.....300,00KM
II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-395/22 NAČELNIK OPŠTINE
Datum.22.03.2022.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-412600-Rashodi za službena putovanja...125,00KM
-511200-Izdaci za investiciono održa..750,00KM
-511300-Izdaci za nabavku opreme.....500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-394/22 NAČELNIK OPŠTINE
Datum.22.03.2022.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Narodnoj biblioteci Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:
-511300-Izdaci za inv.održ.....320,00KM
Na pozicije:
-412600-Rashodi po osnovu putovanja i smještaja.....320,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-391 /22 NAČELNIK OPŠTINE
Datum.22.03.2022.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:
-412900-Ostali rashodi.....313,00KM
Na pozicije:
-412300-Rashodi za režijski materijal...313,00KM

Takođe da može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na sledećoj poziciji:
-411200-Rashodi za bruto naknade.....1.711,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-415 /22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.25.03.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....448,00KM

Na pozicije:

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima.448,00KM

Takođe da može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na sledećoj poziciji:

-412900-Ostali rashodi.....7.500,00KM

-413900-Rashodi za kamate.....50,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-416 /22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.25.03.2022.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-416100-Doznake na ime soci.zaštite..5.500,00KM

Na pozicije:

-511300-Izdaci za nabavku opreme.....5.500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-411 /22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.25.03.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad (Socijalna zaštita) Ugljevik, da se u mjesecu FEBRUARU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-416300-Pomoć pružiocima usluga.....1.028,00KM

Na pozicije:

-412200-Rashodi po osnov.utr.el.ener..1.028,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-420 /22 NAČELNIK OPŠTINE

Datum.29.03.2022.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-631900-Ostali izdaci u zemlji.....900,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-424/22 NAČELNIK OPŠTINE

Datum.30.03.2022.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-631900-Ostali izdaci u zemlji.....950,00KM

Na pozicije:

-638100-Ostali izdaci iz trans.sa drug.nivoima vlast.....950,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-425 /22 NAČELNIK OPŠTINE

Datum.30.03.2022.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 238. i 240. stav 4. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16, 66/18 i 119/21), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 38. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/17, 86/18, 21/20 i 8/22) Načelnik opštine Ugljevik i Sindikat lokalne samouprave Opštine Ugljevik
z a k l j u č i l i s u

POJEDINAČNI KOLEKTIVNI UGOVOR

O IZMJENAMA POJEDINAČNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE UGLJEVIK

Član 1

U Pojedinačnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u Opštinskoj upravi Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 2/18, 13/18, 15/18 i 2/20) član 3a. mijenja se glasi:

Član 3a.

„(1) Plata zaposlenog sastoji se od osnovne plate i uvećanja plate propisanih Kolektivnim ugovorom.

(2) Plata iz stava 1. ovog člana predstavlja bruto platu.

(3) U svim elementima koji čine platu iz stava 1. ovog člana sadržani su porez na dohodak i doprinosi.

(4) Plata iz stava 1. ovog člana umanjena za porez na dohodak i doprinose je neto plata radnika.“.

Član 2.

Član 5. mijenja se i glasi:

„(1) Koeficijenti za obračun osnovne plate zaposlenog utvrđuje se u rasponima i razvrstava u platne grupe u zavisnosti od potrebnog stručnog znanja, složenosti poslova, samostalnosti u radu i stepena odgovornosti.

(2) Poslovi se razvrstavaju u platne grupe sa sljedećim koeficijentima za obračun plate:

1) Prva platna grupa – poslovi nekvalifikovanog radnika7,81,

2) Druga platna grupa – poslovi na kojima se zahtijeva stručnost koja se stiče srednjim obrazovanjem u trajanju od tri godine8,01,

3) Treća platna grupa – poslovi na kojima se zahtijeva stručnost koja se stiče srednjim obrazovanjem u trajanju od četiri godine ,

a) stručni saradnik trećeg zvanja.....9,01

b) stručni saradnik drugog zvanja.....9,17

c) stručni saradnik prvog zvanja, zaposleni u statusu namještenika.....10,00

4) Četvrta platna grupa – poslovi na kojima se zahtijeva stručnost koja se stiče specijalizacijom na osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja.....12,15

5) Peta platna grupa – poslovi na kojima se zahtijeva stručnost koja se stiče višim obrazovanjem ili visokim obrazovanjem sa ostvarenih 180 ECTS bodova ili ekvivalent i to:

a) viši stručni saradnik trećeg zvanja.....12,31

b) viši stručni saradnik drugog zvanja.....12,48

c) viši stručni saradnik prvog zvanja, zaposleni u statusu namještenika.....12,98

d) starješina vatrogasne jedinice.....13,47

6) Šesta platna grupa – poslovi na izvršilačkim radnim mjestima na kojima se zahtijeva stručnost koja se stiče višim obrazovanjem u trajanju od četiri godine ili visokim obrazovanjem sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i to:

a) samostalni stručni saradnik trećeg zvanja.....14,31.

b) samostalni stručni saradnik drugog zvanja.....14,47

v) samostalni stručni saradnik prvog zvanja, namještenik.....14,96

g) inspektor i komunalni policajac.....15,12

d) stručni savjetnik.....15,45

đ) šef odsijeka u okviru odjeljenja/službe.....16,12

e) šef samostalnog odsijeka.....20,42

7) Sedma platna grupa – poslovi na rukovodećim radnim mjestima na kojima se zahtijeva stručnost koja se stiče višim obrazovanjem u trajanju od četiri godine ili visokim obrazovanjem sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i to:

a) načelnik službe, interni revizor, savjetnik u kabinetu načelnika.....21,58.

b) šef kabineta načelnika.....22,09

v) načelnik odjeljenja, sekretar skupštine, rukovodilac jedinice za internu reviziju22,25

(3) Za obračun osnovne plate zaposlenih u kabinetu načelnika opštine koji nemaju status službenika ili namještenika primjenjuje se koeficijent sedme platne grupe, ukoliko imaju stručnost koja se stiče visokim obrazovanjem u trajanju od četiri godine ili visokim obrazovanjem sa ostvarenih 240 ECTS bodova, ili ekvivalent.

(4) Ukoliko zaposleni iz stava 3. ovog člana nemaju stručnost sedme platne grupe, za obračun osnovne plate primjenjuje se koeficijent platne grupe u zavisnosti od zahtijevanog stepena stručne sprema.“

Član 3.

U članu 10. tačka 3) mijenja se i glasi:

„3) otpremninu prilikom odlaska zaposlenog u penziju -u visini tri prosječne neto plate zaposlenog obračunate za poslednji mjesec prije odlaska u penziju“.

Tačka 7. mijenja se i glasi:

„7) troškove jednog toplog obroka za vrijeme jednog radnog dana, kao i u slučaju obavljanja prekovremenog rada dužeg od tri časa dnevno – u visini od 0,75% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu, za svaki radni dan zaposlenog, i“.

Član 4.

U članu 20. stav 1 mijenja se i glasi:

„(1) Zaposleni ili njegova porodica imaju pravo na pomoć u slučaju:

1) smrti zaposlenog – u visini tri posljednje prosječne neto plate zaposlenih

isplaćene u opštinskoj upravi u prethodnoj godini,

2) smrti člana uže porodice – u visini dvije posljednje prosječne neto plate

zaposlenih isplaćene u opštinskoj upravi u prethodnoj godini,

3) teške invalidnosti zaposlenog (koja je kategorisana od strane nadležnog

organa) – u visini dvije posljednje prosječne neto plate zaposlenih isplaćene u opštinskoj upravi u prethodnoj godini,

4) dugotrajne bolesti ili duže nesposobnosti za rad usljed povrede zaposlenog

(utvrđene od strane ljekarske komisije - u visini jedne prosječne neto plate zaposlenih isplaćene u opštinskoj upravi u prethodnoj godini,

5) izgradnje nadgrobnog spomenika zaposlenom koji je izgubio život prilikom

obavljanja službene dužnosti - u visini tri posljednje prosječne bruto plate zaposlenih isplaćene u opštinskoj upravi u prethodnoj godini,

6) rođenja djeteta - u visini jedne prosječne neto plate zaposlenih isplaćene u

opštinskoj upravi u prethodnoj godini i

7) novčanu naknadu za posebne rezultate rada – u visini do jedne prosječne bruto

plate zaposlenog ostvarene u prethodnom mjesecu prije dodjeljivanja nagrade“.

Stav 4. mijenja se i glasi:

„(4) Zaposlenom se isplaćuje jubilara nagrada za ostvareni staž kod

poslodavca u trajanju od:

1)20 godina radnog staža – u visini jedne prosječne bruto plate zaposlenih

isplaćene u opštinskoj upravi u prethodnoj godini,

2)30 godina radnog staža – u visini dvije prosječne bruto plate zaposlenih

isplaćene u opštinskoj upravi u prethodnoj godini“.

Član 5.

U članu 23. stav 2. i 3. mijenjaju se i glase:

„(2) Visina otpremnine zavisi od dužine rada zaposlenog kod poslodavca i

iznosi:

1)za rad od dvije do deset godina – 35% prosječne mjesečne neto plate

zaposlenog isplaćene u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa, za svaku navršenu godinu rada,

2)za rad od deset do 20 godina – 40% prosječne mjesečne neto plate

zaposlenog isplaćene u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa, za svaku navršenu godinu rada,

3)za rad od 20 do 30 godina – 45% prosječne mjesečne neto plate zaposlenog

isplaćene u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa, za svaku navršenu godinu rada,

4)za rad duži od 30 godina – 50% prosječne mjesečne neto plate

zaposlenog isplaćene u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa, za svaku navršenu godinu rada,

(3) Visina otpremnine iz stav 2. ovog člana ne može se utvrditi u

iznosu većem od šest prosječnih mjesečnih neto plata isplaćenih zaposlenom u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa.“

Član 6.

Ovaj pojedinačni kolektivni ugovor stupa na snagu danom potpisivanja učesnika kolektivnog ugovora i biće objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK

SINDIKALNE ORGANIZACIJE NAČELNIK OPŠTINE

Petra Gajić,dipl.san.ing. Vasilije Perić,dipl.ek.

Broj: 02-12-7

Datum;11.02.2022. godine

S A D R Ź A J

AKTI SO-e

Rješenje o razrješenju Komisije za izbor i imenovanje	1
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje.....	2
Rješenje o razrješenju predsjednika Skupštine opštine Ugljevik.....	3
Rješenje o imenovanju predsjednika Skupštine opštine Ugljevik ..	4
Rješenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti predsjednika Skupštine opštine Ugljevik	4
Rješenje o razrješenju potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik	5
Rješenje o imenovanju potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik	7
Rješenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik.....	7
Zaključak sa sjednice SO-e	8

AKTI NAČELNIKA OPŠTINE

Pravilnik o izboru najuspješnijeg sportiste opštine Ugljevik	8
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi	9
Plan zapošljavanja u Opštinskoj upravi Opštine Ugljevik za 2022. godinu.....	11
Rješenje o brojčanim oznakama organizacionih jedinica i stvaralaca akata za 2022. godinu.....	11
Rješenje o vođenju popisa akata za 2022. godinu	12
Rješenje o dopuni rješenja o vođenju popisa akata za 2022.	13
Rješenja o isplati sredstava	13
Rješenja o realokaciji sredstava	14
Izmjena Pojedinačnog kolektivnog ugovora	47